

O Youth of the Noble Birthright

By Brother Bradley R. Wilcox
First Counselor in the Young Men General Presidency

O Batan-on nga Bililhon

Ni Brother Bradley R. Wilcox
Unang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Young Men

October 2024 general conference

God trusts you, the children of the covenant, to help with His work of bringing all His children safely home to Him.

Elder Stevenson, this is a conference never to be forgotten.

Our family has always enjoyed a little book called *Children's Letters to God*. Here are a few:

“Dear God, instead of letting people die and having to make new ones, why don't you just keep the ones you've got right now?”

“How come you only have ten rules, but our school has millions?”

“Why did you put the tonsils in if you're just going to take them out again?”

Today there isn't time to answer all these questions, but there is another question I often hear from young people that I would like to address. From Ulaanbaatar, Mongolia, to Thomas, Idaho, the question is the same: “Why? Why must Latter-day Saints live so differently from others?”

I know it's hard to be different—especially when you are young and want so badly for other people to like you. Everyone wants to fit in, and that desire is magnified to unhealthy proportions in today's digital world filled with social media and cyberbullying.

So, with all that pressure, why do Latter-day

Ang Dios misalig kaninyo, ang mga anak sa pakig-saad, sa pagtabang sa Iyang buhat sa pagdala sa tanan Niyang mga anak nga luwas nga makapauli ngadto Kaniya.

Elder Stevenson, mao kini ang usa ka komperensiya nga dili gayod makalimtan.

Ang among pamilya kanunay nga nalingaw sa usa ka gamay nga basahon nga gitawag og *Children's Letters to God* [Mga Sulat sa mga Bata ngadto sa Dios]. Ania ang pipila:

“Minahal nga Dios, imbes nga tugotan nga mamatay ang tawo ug maghimo og bag-o, nganong dili man lang nimo ipabilin ang anaa nimo karon?”

“Nganong ikaw adunay napulo lamang ka lagda, apan ang among eskwelahan adunay daghan kaayo?”

“Nganong gibutang man nimo ang mga tonsil kon imo lang kining kuhaon pag-usab?”

Karon walay panahon sa pagtubag sa tanan—niininga mga pangutana, apan adunay laing pangutana nga kanunay nakong madungog gikan sa mga batan-on nga gusto nakong hisgotan. Gikan sa Ulaanbaatar, Mongolia, ngadto sa Thomas, Idaho, ang pangutana pareho ra: “Nganong? Nganong ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga magpakabuhi nga lahi kaayo sa uban?”

Nasayod ko nga lisod nga mahimong lahi—ilabi na kon batan-on pa kamo ug gusto kaayo nga ang ubang tawo maganahan kaninyo. Ang tanan gusto nga maapil sa pundok, ug kana nga tinguha nagkadako hangtod sa gidak-on nga dili na makaayo sa karon nga digital nga kalibotan nga puno sa social media ug cyberbullying.

Busa, nianang tanang sagubangon, nganon-

Saints live so differently? There are many good answers: Because you are a child of God. Because you have been saved for the last days. Because you are a disciple of Jesus Christ.

But those answers don't always set you apart. Everyone is a child of God. Everyone on earth right now was sent here in the latter days. And yet not everyone lives the Word of Wisdom or law of chastity the way you strive to. There are many valiant disciples of Christ who are not members of this Church. But they do not serve missions and perform ordinances in houses of the Lord on behalf of ancestors like you do. There must be more to it—and there is.

Today I would like to focus on an additional reason that has been meaningful in my life. In 1988 a young Apostle named Russell M. Nelson gave an address at Brigham Young University called “Thanks for the Covenant.” In it, then-Elder Nelson explained that when we use our moral agency to make and keep covenants with God, we become heirs of the everlasting covenant God has made with our forebearers in every dispensation. Said another way, we become “children of the covenant.” That sets us apart. That gives us access to the same blessings our forefathers and foremothers received, including a birthright.

Birthright! You may have heard that word. We even sing hymns about it: “O youth of the noble birthright, carry on, carry on, carry on!” It's a compelling word. But what does it mean?

In Old Testament times if a father passed away, his birthright son was responsible for the care of his mother and sisters. His brothers received their inheritance and left to make their way in the world, but the birthright son did not go anywhere. He would marry and have his own family, but he would stay until the end of his days to govern the affairs of his father's estate. Because

gang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagkinabuhi nga lahi kaayo? Adunay daghang maayo nga mga tubag: Tungod kay kamo espesyal nga anak sa Dios. Tungod kay kamo gitagana alang sa kataposang mga adlaw. Tungod kay kamo disipulo ni Jesukristo.

Apan kana nga mga tubag dili kanunayng makapalahi kaninyo. Ang kada usa anak sa Dios. Ang kada usa dinhi sa yuta karon gipadala dinhi sa ulahing mga adlaw. Ug bisan pa niana dili tanan nagsunod sa Pulong sa Kaalam o sa balaod sa kaputli sa paagi nga inyong gipaningkamotan. Adunay daghang maisogon nga mga disipulo ni Kristo kinsa dili mga miyembro niini nga Simbahan. Apan sila wala mag-alagad og mga misyon ug mopahigayon og mga ordinansa diha sa mga balay sa Ginoo alang sa mga katigulangan sama sa inyong gibuhay. Aduna pa gayod tingali labaw pa niini—ug aduna.

Karon gusto nakong tutokan ang dugang rason nga nahimong makahuloganon sa akong kinabuhi. Niadtong 1988, usa ka batan-ong Apostol nga ginganlan og Russell M. Nelson mihatag og pakigpulong didto sa Brigham Young University nga gitawag og “Thanks for the Covenant [Salamat sa Pakigsaad].” Niini, si Elder Nelson mipasabot nga kon kita mogamit sa atong moral nga kabubut-on sa paghimo ug pagtuman og mga pakigsaad ngadto sa Dios, kita mahimong manununod sa walay kataposan nga pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan sa matag dispensasyon. Sa laing pagkasulti, kita mahimong “mga anak sa pakigsaad.” Kana ang nakapalahi kanato. Kana naghatag kanato og dalan ngadto sa samang mga panalangin nga nadawat sa atong mga katigulangang mga amahan ug mga katigulangang mga inahan, lakip sa bililhon nga katungod sa pagkatawo.

Bililhon nga Katungod sa pagkatawo! Tingali nakadungog na kamo nianang pulonga. Gani atong gi-awit ang himno mahitungod niini: “Batan-on ikaw bililhon, padayon, padayon, padayon!” Kini usa ka makapaaghat nga pulong. Apan unsa man gayod ang ipasabot niini?

Sa mga panahon sa Daang Tugon kon ang usa ka amahan mamatay, ang iyang anak nga lalaki nga adunay bililhon nga katungod sa pagkatawo maoy responsable sa pag-atiman sa iyang inahan ug mga igsoong babaye. Ang iyang mga igsoong mga lalaki makadawat sa ilang kabilin ug mobiya aron manimpalad sa ilang kaugalingon, apan ang bililhon nga katungod sa pagkatawo

of this added responsibility, he was given an added measure of the inheritance. Was leading and caring for others too much to ask? Not when you consider the additional inheritance he was given.

Today we are not talking about your birth order in earthly families or Old Testament gender roles. We are talking about the inheritance you receive as a joint heir with Christ because of the covenant relationship you have chosen to enter with Him and your Father in Heaven. Is it too much for God to expect you to live differently than His other children so you can better lead and serve them? Not when you consider the blessings—both temporal and spiritual—that you have been given.

Does your birthright mean you are better than others? No, but it does mean you are expected to help others be better. Does your birthright mean you are chosen? Yes, but not chosen to rule over others; you are chosen to serve them. Is your birthright evidence of God's love? Yes, but more important, it is evidence of His trust.

It is one thing to be loved and another thing entirely to be trusted. In the *For the Strength of Youth* guide, we read: "Your Father in Heaven trusts you. He has given you great blessings, including the fulness of the gospel and sacred ordinances and covenants that bind you to Him and bring His power into your life. With those blessings comes added responsibility. He knows you can make a difference in the world, and that requires, in many cases, being different from the world."

Our mortal experience could be compared to a cruise ship on which God has sent all His children as they journey from one shore to an-

sa anak nga lalaki dili molakaw bisan asa. Magminyo siya ug makabaton og iyang kaugalingong pamilya, apan magpabilin siya hangtod sa kataposan sa iyang mga adlaw sa pagdumala sa mga buluhaton sa kabilin sa iyang amahan. Tungod niining dugang responsibilidad, gihatagan siya og dugang nga gidak-on sa kabilin. Ang pagpan-gulo ug pag-atiman sa uban hilabihan ba ka dako nga hangyo? Dili kon imong hunahunaon ang dugang kabilin nga gihatag kaniya.

Karon wala kita maghisgot mahitungod sa han-ay sa inyong pagkatawo diha sa yutan-ong mga pamilya o sa mga tahas sa kinatawhan diha sa Daang Tugon. Naghisgot kita mahitungod sa kabilin nga inyong madawat isip usa ka hiniu-sang manununod uban ni Kristotungod sa relasyon sa pakigsaad nga inyong gipili nga sudlan uban Kaniya ug sa inyong Amahan sa Langit. Sobra ra ba kaayo alang sa Dios nga molaom kaninyo nga magpakinabuhi nga lahi kay sa uban Niyang mga anak aron kamo mas makagiya ug makaserbisyo kanila? Dili kon ikonsiderar ninyo ang mga panalangin—temporal ug espirituhanon nga gihatag kaninyo.

Ang inyong bililhon nga katungod sa pagkatawo nagpasabot ba nga mas maayo kamo kay sa uban? Dili, apan nagpasabot kini nga kamo gilaoman sa pagtabang sa uban nga mahimong mas maayo. Ang inyong bililhon nga katungod sa pagkatawo nagpasabot ba nga gipili kamo? Oo, apan wala gipili nga magmando ibabaw sa uban; kamo gipili nga moserbisyo kanila. Ang inyong bililhon nga katungod sa pagkatawo ebidensiya ba sa gugma sa Dios? Oo, apan ang mas importante, kini mao ang ebidensiya sa Iyang pagsalig.

Usa ka butang ang higugmaon ug laing butang ang hingpit nga kasaligan. Diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga giya, atong mabasa: "Ang inyong Amahan sa Langit misalig kaninyo. Siya mihatag kaninyo og talagsa-ong mga panalangin, lakip ang kahingpitan sa ebanghelyo ug ang sagradong mga ordinansa ug pakigsaad nga nagbugkos kaninyo ngadto Kaniya ug nagdala sa Iyang gahom ngadto sa inyong kinabuhi. Uban niadtong mga panalangin anaay gidugang nga responsibilidad. Siya nasayod nga kamo makahimo og kalainan sa kalibotan, ug kana nagkinahanglan, sa daghang kahimtang, nga molahi gikan sa kalibotan."

Ang atong mortal nga kasinatian mahimong ikatandi sa usa ka cruise ship diin ang Dios mipadala sa tanan Niyang mga anak samtang

other. The voyage is filled with opportunities to learn, grow, be happy, and progress, but it is also full of dangers. God loves all His children and is concerned about their welfare. He does not want to lose any of them, so He invites those who are willing to become members of His crew—that’s you. Because of your choice to make and keep covenants, He offers you His trust. He trusts you to be different, peculiar, and set apart because of the important work He trusts you to do.

Think of it! God trusts you—of all the people on the earth, the children of the covenant, His crew members—to help with His work of bringing all His children safely home to Him. No wonder President Brigham Young once said, “All the angels in heaven are looking at this little handful of people.”

When you look around on this cruise ship called earth, you might see other people sitting in lounge chairs drinking, gambling in casinos, wearing clothing that is too revealing, scrolling endlessly on cell phones, and wasting too much time playing electronic games. But instead of wondering, “Why can’t I do that?,” you can remember that you are not an ordinary passenger. You are a member of the crew. You have responsibilities that passengers do not have. As Sister Ardeth Kapp once said, “You can’t be a life[guard] if you look like all the other swimmers on the beach.”

And before you become discouraged by all the extra obligations, please remember that crew members receive something the other passengers do not: compensation. Elder Neil L. Andersen has said, “There is a compensatory spiritual power for the righteous,” including “greater assurance, greater confirmation, and greater confidence.”—Like Abraham of old, you receive greater happiness and peace, greater righteousness, and greater knowledge. Your compensation is not merely a

silang mipanaw gikan sa usa ka baybayon ngadto sa lain. Ang panaw puno sa mga oportunidad sa pagkat-on, pagtubo, pagmalipayon, ug pag-uswag, apan kini usab puno sa mga kakuyaw. Ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak ug nagpakabana sa ilang kaayohan. Dili Siya gusto nga mawala ang bisan kinsa kanila, busa gidapit Niya kadtong andam nga mahimong-mga sakop sa Iyang mga tripulante—kana mao kamo. Tungod sa inyong pagpili sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad, Siya nagtanyag kaninyo sa Iyang pagsalig. Siya misalig kaninyo nga mahimong lahi, talagsaon, ug gigahintungod sa importante nga buhat nga Iyang gisaligan nga inyong buhaton.

Hunahuna kini! Ang Dios mosalig kaninyo—Sa tanang katawhan sa yuta, ang Dios misalig kaninyo, ang mga anak sa pakigsaad—ang Iyang mga sakop nga tripulante—sa pagtabang sa Iyang buhat sa pagdala sa tanan Niyang mga anak nga luwas nga makapauli ngadto Kaniya. Dili ikatingala nga si Presidente Brigham Young sa makausa miingon, “Ang tanang mga anghel sa langit nagtan-aw niining pipila ka mga katawhan.”

Kon kamo motan-aw sa palibot niini nga cruise ship nga gitawag og yuta, kamo mahimo nga makakita sa ubang mga tawo nga naglingkod sa haruhayng lingkoranan nga nag-inom, nagsugal sa mga casino, nagsul-ob og sinina nga labihan ka dayag, walay kataposang pag-scroll sa cell phone, ug pag-usik-usik sa dako kaayong panahon sa pagdula og mga elektronik nga mga dula. Apan imbes maghunahuna, “Nganong dili manakomakabuhay niana?,” mahinumdoman ninyo nga kamo dili usa ka ordinaryo nga pasahero. Kamo sakop sa tripulante. Kamo adunay responsibilidad nga wala sa mga pasahero. Sama sa gisulti ni Sister Ardeth G. Kapp kaniadto, “Dili ka mahimong tigluwas sa kinabuhi [life guard] kon ikaw sama ra sa uban nga mga lumalangoy diha sa dagat.”

Ug sa dili pa kamo mawad-an sa kadasig tungod sa tanang dugang nga mga obligasyon, palihog hinumdomi nga ang mga sakop nga tripulante makadawat og butang nga dili madawat sa ubang mga pasahero: bayad. Si Elder Neil L. Andersen nag-ingon, “Adunay [kompensasyon] nga espirituhanong gahom alang sa mga matarong,” lakip ang “mas dakong kasiguroan, mas dakong kumpirmasyon, ug mas dakong pagsalig.” Sama ni Abraham, ikaw makadawat og mas dako nga ka-

mansion in heaven and streets paved with gold. It would be easy for Heavenly Father to simply give you all that He has. His desire is to help you become all that He is. Thus, your commitments demand more of you because that is how God is making more of you.

It's "a lot to ask of anyone, but you're not just anyone"! You are youth of the noble birthright. Your covenant relationship with God and Jesus Christ is a relationship of love and trust in which you have access to a greater measure of Their grace—Their divine assistance, endowment of strength, and enabling power. That power is not just wishful thinking, a lucky charm, or self-fulfilling prophecy. It is real.

As you fulfill your birthright responsibilities, you are never alone. The Lord of the vineyard labors with you. You are working hand in hand with Jesus Christ. With each new covenant—and as your relationship with Him deepens—you hold each other tighter and tighter until you are firmly clasped together. In that sacred symbol of His grace, you will find both the desire and the strength to live exactly how the Savior lived—differently from the world. You've got this because Jesus Christ has got you!

In 2 Nephi 2:6 we read, "Wherefore, redemption cometh in and through the Holy Messiah; for he is full of grace and truth." Because He is full of truth, He sees you as you really are—flaws, weaknesses, regrets, and all. Because He is full of grace, He sees you as you really can be. He meets you where you are and helps you repent and improve, overcome and become.

"O youth of the noble birthright, carry on, carry on, carry on!" I testify that you are loved—and you are trusted—today, in 20 years, and

lipay ug kalinaw, mas dako nga pagkamatarong, ug mas dako nga kahibalo. Ang inyong suhol dili lamang usa ka mansiyon sa langit ug mga kadalan nga gimasahan ug bulawan. Sayon ra alang sa Langitnong Amahan nga ihatag lang kaninyo ang tanan nga anaa Kaniya. Ang Iyang tinguha mao ang pagtabang kaninyo nga mamahimong sama Kaniya. Busa, ang inyong mga pasalig nagkinahanglan og labaw pa gikan kaninyo tungod kay mao kana ang paagi nga ang Dios mohimo og labaw pa gikan kaninyo.

Kini "sobra ra nga pangayoon gikan ni bisan kinsa, apan kamo dili si bisan kinsa lang"! Kamo ang kabatan-onan nga may bililhon nga katungod sa pagkatawo. Ang inyong relasyon sa pakigsaad ngadto sa Dios ug ni Jesukristo usa ka relasyon sa pagsaligdiin kamo adunay mas dakong dalan ngadto sa Ilang mas dakong grasya—sa ilang balaanong tabang, pagtuga sa kalig-on, ug sa makapalihok nga gahom. Kana nga gahom dili lang pangandoy sa hunahuna, usa ka pangpaswerte, o katumanan sa kaugalingon nga panagna. Kini Tinuod.

Kon inyong tumanon ang inyong mga responsabilidad sa bililhon nga katungod sa pagkatawo, dili gayod kamo mag-inusara. Ang Ginoo sa ubasan maghago uban kaninyo. Kamo makigtambayayong uban ni Jesukristo. Sa matag bag-ong pakigsaad—ug samtang ang inyong relasyon Kaniya magkalawom—ang inyong paggunitay magkahugot ug magkahugot hangtod kamo lig-on nga mahugpong sa usag usa. Diha nianang sagrado nga simbolo sa Iyang grasya, inyong makaplagan ang tinguha ug kalig-on sa pagpuyo gayod kon sa unsang paagi ang Man-luluwas nagpuyo nga lahi gikan sa kalibotan. Makahimo kamo niini tungod kay si Jesukristo nagpaluyo kaninyo!

Sa 2 Nephi 2:6 atong mabasa, "Mao nga, ang katubsan mahitabo pinaagi sa Balaan nga Mesiyas; kay siya puno sa grasya ug kamatuoran." Tungod kay Siya puno sa kamatuoran, Iyang nakita kon si kinsa gayod kamo—ang inyong mga sayop, mga kahuyang, mga pagmahay, ug ang tanan. Tungod kay Siya puno sa grasya, Siya nagtan-aw kaninyo kon unsa gayod kamo mamahimo. Siya motagbo kaninyo kon asa kamo ug motabang kaninyo sa paghinulsol ug paglambo, pagbuntog ug pagkahimo.

"Batan-on ikaw bililhon, padayon, padayon, padayon!" Ako mopamatuod nga kamo gihigugma—ug kamo gisaligan—karon, sa 20 ka tuig, ug

forever. Don't sell your birthright for a mess of pottage. Don't trade everything for nothing. Don't let the world change you when you were born to change the world. In the name of Jesus Christ, amen.

hangtod sa kahangtoran. Ayaw ibaligya ang inyong bililhon nga katungod sa pagkatawo alang sa usa ka panaksan nga sinabaw. Ayaw ibaylo ang tanang butang sa walay kapuslanan. Ayaw tugoti ang kalibotan nga mousab kaninyo kon kamo natawo aron sa pag-usab sa kalibotan. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.